




Covid e ntse e na le rona



E ntse e ka baka
bokudi bo totileng
-bo etsahalang
hanghang le ba nako
e telele - esita le ho
robatswa sepetlele le
ho hlokahala.

Itshireletse le ho
sireletsa ditho tsa
lelapa la hao ka hore o
entwe kapa ho fumana
ente ya sematlafatsi
hona jwale.



Bontsha tshehetso ya hao ho Facebook le Twitter:

#Safety&HealthFirst #Khumbul'Ekhaya #RememberHome